

DUSANKA ĐANILOVIĆ LJEPOJEVIĆ
BANJA LUKA, Voje Nitrova 8

Arhiv Bos. krajine B. Luka
ABK 209 - 016 - 062



S J E Ć A N J E

na moju školsku drugaricu LEPU Radić i njenu porodicu
sem

Lepu Radić, odlično poznajala. Redjene smo u istom selu Gaćnica opština Bos. Gradiška. Ona je bila godinu dana mlađa od mene i svoje sestre Dara. Osnovnu školu smo pohađale u selu Bistrici i sve tri smo bile u istom razredu. Lepa i Dara su sjedile u istoj klupi. Zajedno smo odlazile u školu i vraćale se iz škole kući. Zajedno smo se igrale kao djeca u mališ Školi i kod kuće.

Po završetku osnovne škole Dara i Lepa upisale su se u Stručne domaćičke školu u Bos. Gradišci. Dara i Lepa kao sestre bile su različite. Lepa je bila vrlo druželjubljiva, nježna i osjećajna dok je Dara djelevala ozbiljnije, vjerevatske šte je bila starija od nas ili što dr htjela tako da pekače. Svi smo mi Lepu posebno voleli. Znala je da nas djevojčice obraduje i posebno iznenadi. U igru, dečijela bi od kuće bonbona i čekelade koja je najviše dobivala od sveje kake, koja je bila popadija, kao i od strica Vladete i Voje, koji su tada bili zaposleni, imali su više novaca i mogli su te da priuštite djevojčicama. Posebne ih je velio stric Vladeta koji je bio zaposlen kao bilježnik u opštini i koji je već tada pripadao naprednom pokretu.

Njihov otac Svete bio je zemljoradnik. Berie se da mu djeci završe nešto više od škole, svakako uz pomoć brada Vladete i Voje, te su tako završile Stručne domaćičku školu u Bos. Gradišci. Po završetku Stručne domaćičke škole otišle su u Bos. Krupu kod strica Voje koji je tada tamо službovao, svakako radi lakšeg zaposlenja. Kad su od tamo dolazile u selo iz Krupе, uvijek smo se vidjale, vrlo rado smo se sretale, sada već kao odrasle djevojke.

Kada je kapitulirala stara Jugoslavija, odmah su došle iz Krupe u selo naše selo Gaćnicu, kod svog oca Svete. U prvim ustaničkim danima odmah su se opredjelile i otišle u partizane. Bile su prve koliko se sjeđam koji su iz našeg sela otišli u partizane, odnosno odmah su takoredjti otišli svi iz porodice, Vladeta, Vojo, Jovanka, Vejina supruga, Lepa i Dara i njihov otac Sveto. Kad kuće je ostala samo Jovanka, majka Darina i Lepa i najmlađi brat Milan.

Na smrt Lepo Radić mi smo u selu te doznali negdje u
 1943. kolike su sjeđam, ali smo svi to krili od njene majke Jevanke. O njene smrti pisale je i u ustaškoj štampi tako da se to prepričavalo. Neki, koji su pobjegli iz logora prišli su u selu da je Lepa objedena u Bos. Krupi, da je o tome pisale u ustaškim novinama i da su u novinama bile i njene fotografije. Brat joj Milan otjeran je u loger za vrijeme Kozarske ofanzive jula mjeseca 1942 godine. Bio je kolike su sjećam djačak od 12 do 14 godina i nikada se nije ništa o njemu saznalo. Majka Jevanka ga je uporno tražila i tragala, ali nije ništa mogla dozнати. Uvijek je očekivala i vjerovala da će joj se odnekud vratiti. Išla je u Bos. Gramdišku i tražila prepusnicu da može idti u Zagreb i u Slaveniju i ta prepusnicu je nekem vezom i dobila išla, ali nije uzalud. I otac ~~niku~~ Sveto je stradao za vrijeme Kozarske ofanzive, tako da se ni o njegovoj sudbini ništa tačno nezna, dok se za Vladetu zna da je poginuo u Kozarskoj ofanzivi jula 1942 godine i o njemu i njegovoj hrabresti dugo će pričati.

Krat su preživili stric Voje, strina Jevanka i sestra Dara, svi troje nesieci "Spomenice 1941" od kojih je još živa sestra Dara koja sada živi u Splitu.

I poslije tih godina Lepu Radić nosim u srcu kao iskrenu drugaricu, punu drugarstva, osjećajnu i dragu osobu. Moram napomenuti da je smrt Lepo Radić bolna odjeknula ne samo u selu Gašnici i Bistrici nego i Širem Kozare i Potkozarje. Njena smrt mi je bila nešto izuzetno bolno, jer su nas povezivale dječije igre i nestašluci, kao i smrt njenog oca Svete i strica Vladete. Pored porodice Radić mnogi su iz noga cela stradali kao bereci, a mnogi žene i djece u logerima smrti poslije Kozarske ofanzive, tako da je bilo porodica na Šije se kućište nije nikada niko vratio. Najbolje o tome svjedoči i spomenik podignut u Bistrici na kojem je uklesane preko 3.000 žrtava fašističkog terora iz Bistriće, Gašnica i još tri obližnja sela.

Banja Luka, 27.2.1985 g.

Sjedanje zabilježila
Tepid Malbašić
 Dasa Tepid Malbašić
 Banja Luka, Brdo Pavlića 16